



## Загородный оздоровительный стационарный лагерь



*Сайыңцы сынныалаң*

### «Ойоос» лаабыр маннайгы сезонун түмүктээтэ

«Ойоос» лаабыр бэс ыйын 15 күнүттэн үлэтин сабалаабыта. «Ойоос» диэн тыл суолтата ойдон турар, ол эбэтэр нууччалыы «островок» дэнэр эбит. Бу лаабыры «Кэскил» үлэлэппитэ иккис сыла буолбут. Лаабырга сыл аайы үксүн куорат оскуоаларын оболоро кэлэллэр, онтон атын нэһилиэктэртэн оҕо сылдыра аҕыйах. Ордук Сыдыбылтан оҕо сылдыр эбит.

Лаабыр үс сезон үлэлиирэ былааннаммыта, биір сезон сүүрбэ биір күннээх. Бастакы сезонун аңаара «Саха КВН» хайысхалаах, атын аңаара «Рыцари пера» диэн хайысха. Барыта лаабыр үрдүнэн 25 оҕо

сырытта: 12 уол, 13 кыыс. Биһигини үс этэрээккэ араарбыттара: бастакы этэрээт «Харысхаллар», иккис этэрээт «Мичээрдэр», онтон үһүс - «Победа». Этэрээт аайы оболор хамандыырдарын талбыттара, «Харысхаллар» хамандыырдара - Терентьев Дайаан, «Мичээрдэр» - Большаков Ярослав, «Победа» - Гоголев Дьулустаан. КВН хайысха түмүгүнэн «Мистер уонна мисс КВН» талыллыбыттара. Ол курдук кыайылаахтарынан Гоголев Дьулустаан уонна Катя Алексеева буолбуттара.

Сезон иккис анаарыгар эдкордар хайысхалара тэрил-

либитэ. Манна биһигини «Олох суола» хаһыат редактора Василий Мандаров хаһыакка үлэни билиһиннэрдэ. Умуллубат түгэнинэн буолла: И.М. Гоголев - Кындыл дойдутугар Сыдыбылга айан, редакция соруудабынан матырыйаал хомуйуу, «Эдэр саас» хаһыат редакторынаан Надежда Самсоновалыын көрсүһүү. Түмүгэр «Бастын эдкор» аатыгар тигистилэр Олеся Филиппова уонна Саша Унаров. «Бэлэм буол!» хаһыат Добун суругун ыллылар Сайыына Васильева, Күннэй Винокурова, Туйаара Михайлова.

«Победа» этэрээт.



## От редакции

Привет всем нашим читателям! Уже прошел первый месяц лета, прошли экзамены, начались, наконец - то, по - летнему жаркие дни. Сегодняшний номер нашей газеты подготовлен воспитанниками летней школы "Репортер" интеллектуально - творческого центра "Кэскил". В обучение юнкоров внесли свою лепту Василий Мандаров, редактор улусной газеты "Олох суола" и Надежда Самсонова, редактор республиканской газеты "Эдэр саас". В школе новых ребят очень много, соответственно много и новых авторов в номере. Так что думаем, газета получилась очень интересной. В номере вы узнаете о нашей поездке в Сыдыбыл, о том, как идет Всероссийская сельскохозяйственная перепись в нашем улусе, о юбилейных мероприятиях нашей старейшей аптеки. И, конечно же, как организована летняя занятость в нашем "Кэскиле". Всем хорошего лета и приятного чтения!



## «Репортер» ыалдыта ыччат хаһыата «Эдэр саас»



Бэс ыйын 29 күнүгэр «Кэскил» айар интеллектуальной киин «Репортер» сайынны оскуолатын оҕолоро «Эдэр саас» хаһыат редакторын, биһиги биир дойдулаахпытын Надежда Самсонованы кытта көрсүстүлэр. Кини оҕолорго бэйэтин хаһыатын кытта билиһиннэрдэ, ордук интириэһинэй матырыйааларын туһунан кэпсээтэ. Бу хаһыаты эдэр ыччаттан саҕалаан кырдыаҕаһыгар тийэ сөбүлээн ааҕаллар эбит. Хаһыакка барыта 5 киһи үлэлиир, редакция киэнник общественной корреспонденнары кытта үлэлээр эбит. Надежда эмиэ бэйэтэ хаһыакка үлэтин общественной корреспондент быһытынан саҕалаабыт. «Эдэр саас» үлэһиттэрэ матырыйаалларын билиһиннэ эдэр ыччакка туһаайан, сүтүкүтүк сана сонуннары кылгастык, тийимтиэ гынан сур, жарга кыһаналлар эбит. Рубрикалара эмиэ олох ураты эбиттэр. Көрсүһүүгэ оҕолор эдэр редакторга элбэх боппуруостары биэрдилэр. Надежда Самсонова сайынны оскуола оҕолоро аһаҕастык, олус интириэһиргээн кэпсэтэллэрин сэргээтэ. Онон икки өттүттэн сүрдээжин астынан – дуоһуйан тарҕастыбыт.

Сайыына ВАСИЛЬЕВА.

## Үбүлүөйдээх аптека хайдах үлэлии турар?

Быйыл 2016 сылга Бүлүү аптеката 90 сыллаах үбүлүөйэ буолар. Бу аптека Саха республикатын кырдыаҕас аптекаларыттан биирдэстэрэ буолар. Биһиги «Репортер» сайынны оскуола эдкордара аптекабыт олобун – дыаҕаһын билсигэ бара сырыттыбыт.



Биһиги, Аитал уонна Айысхан, аптека үлэтин дьон хайдах сыаналыырын билээри, Бүлүү поликлиникатыгар бара сырыттыбыт. Поликлиникаҕа кэлбит дьонтон ыйыталастыбыт. Биһиэхэ барыта 9 киһи эппиттээтэ. Аптека 90 сыллаах үбүлүөйэ буоларын туһунан сабыс – сана баннер кизэргэйэр да, үбүлүөй туһунан ыйытыллыбыт дьонтон 2 эрэ киһи билэр эбит. Бу дьонтон аптекаҕа элбэхтэ 5 киһи сылдыар, онтон 4 киһи аһыйахта сылдыар эбит. Бары аптека үлэтин сөбүлүүр, астынар эбиттэр. Биһиги, Олеся уонна Катя, «Репортер» эдкордара, аптека эсбиэдиссийн солбуйааччытын Бубякина Светлана

Афанасьевнаны көрсөн кэпсэттибит. Үбүлүөйү көрсө араас тэрээһиннэр буола турар эбиттэр: бастатан туран, аптекаҕа өрүмүөн үлэтэ саҕаламмыт. 90 сыллаах аптека үлэтин туһунан сырдатар кинигэ тахсаары турар эбит. Маны таһынан сана логотип оҕоһуллара күүтүллэр. Онтон күһүн аптека саҕагар дьүөрэлээн 90 мас олордуллара былаанналар. Инникитин сана партнердары, спонсордары кытта үлэлэһиэхтэрин баҕараллар эбит.

Онтон аптекаҕа сарсыардаттан элбэх киһи тобуоруһаллар эбит. Биһиги эми-тому атыылыы турар эдэр кыһы кытта кэпсэттибит. Кини аата Осипова Күннэй Родионовна. Аптекаҕа 2013 сыллаахтан үлэлиир. Үлэтэ бэйэтэ туспа ыарахаттардаах эбит. Ордук күнү быһа туран атыылыыр сылаалаах. Ол эрэри Күннэй үлэтин сөбүлүүр эбит.

Бу кэнниттэн биһиги аптекаҕа кэлбит дьону кытта кэпсэттибит. Кэпсэппит дьоммутуттан үс киһи аптекаҕа куруук сылдыар эбит. Дьон үгүстэрэ аптека үлэтин астынар. Хомойуох иһин буолаары турар үбүлүөй туһунан үс эрэ киһи билэр. Дьон аптека дьыэтэ улахан буоларын, эмп арааһа баар буолуон баҕарар. Онтон биир киһи аптека түүннэри – күнүстэри үлэлиэбин баҕарар эбит.

Онтон, биһиги эдкордар ааппытыттан, аптекабытын үбүлүөйүнэн эбэрдэлиибит, баҕарабыт инникитин үрдүк ситиһиини уонна сайдыыны!

Олеся ФИЛИППОВА, Катя АЛЕКСЕЕВА,  
Айысхан АЛЕКСЕЕВ, Аитал ФЕДОРОВ.



# Ааппын ахтан ааһаарын...

*“Бар дьонуом  
Сырдык санныыар күңцэ арым  
Мин элэккэй мин сэмэй  
Ааппын ахтан ааһаарың  
Таптыыр сахам тылынан...”*

**И.Гоголев - Кындыл.**

Сарсыарда эрдэ туран дьүөгэбинээн Катялыын биһиги саамай сөбүлүүр лаабырбытынаан Чочу нэһилиэгэр бардыбыт. Тийээппитин, биһигини Иван Гоголев - Кындыл аатынан музей салайааччыта Анна Семеновна көрүстэ. Маңнай Иван Гоголев улааппыт Быттыт дьээн алааһыгар сырыттыннарда. Иван Михайлович Гоголев – Кындыл күн сирин 1930 сыллаахха тохсунуу 18 күнүгэр көрбүт. Кини айбыт айымныларын сүрүн геройдара бу сиргэ олоро сылдыбыттар эбит. Кындыл олобун аргыһа Мария Алексеевна Черткова буолар. Иккиэн бэйэ - бэйэлэрин таптаһан 3 обону төрөтөн олобуттар Иван Михайлович этэринэн, Мария Алексеевна баар буолан, кини элбэх айымныларын суруйбут. «Мария



Алексеевна кинини куруук өйдүүр – өйүүр буолара» - дьээн кэпсээтэ Анна Семеновна. Сотору буолаат автобуспут кэлбитэ, махтанан - быраһаайдаһан баран төттөрү дьизэбитигэр айаннаатыбыт.

Күннэй ВИНОКУРОВА.

## Поездка на родину Кындыл

Мы, юные корреспонденты, 27 июня поехали на автобусе в село Чочу. Когда мы прибыли в Чочу, сразу же поехали на место, где вырос Иван Михайлович Гоголев - Кындыл. Там очень чистый воздух, красивая природа, есть небольшое озеро. Нас сопровождала Анна Семеновна, директор музея им.И.М. Гоголева - Кындыл. Она нам подробно рассказала об удивительной жизни нашего земляка Ивана Михайловича Гоголева - Кындыл. Потом мы пообедали на природе и фотографировались на этом чудесном фоне. После обеда пошли в музей. В музее есть много интересного. Дети задавали много вопросов. После этого мы встретились с детьми лагеря "Ай - тут", они рассказали нам о своем лагере. Жаль, что у нас со временем было туго, мы бы еще остались и поговорили бы. У нас останутся самые приятные воспоминания об этой поездке.

Олеся ФИЛИППОВА.

## "Ай - тут" понравился всем

Мы, воспитанники летнего лагеря "Ойос", встретились с детьми летнего лагеря "Ай - тут" с Сыдыбыл. В лагере всего было двадцать пять детей: десять мальчиков и пятнадцать девочек. Задача лагеря была в том, чтобы дети научились делать поделки. Мальчики делали поделки из дерева, например: танки, скворешники, машины и т.д. А девочки учились шить и делать бумажные поделки. Лагерь работал только один сезон. У них было пять отрядов, в каждом отряде было по пять детей. Они соревновались по отрядам, отряду победителю вручались звездочки. Дети выпускали стенгазету. Еще ребята работали на территории школы: сажали цветы и работали в теплице. Детям запомнился поход на местность "Сэргэлээх". В конце, по итогам сезона выбрали "Мистер и мисс лагерь - 2016". Мистером стал Попов Марк, а мисс - Петрова Саина.

Мы спросили у ребят, что им понравилось больше всего в лагере, они ответили, что им понравилось всё!

Дьулустаан ГОГОЛЕВ, Гена ИВАНОВ.



## Минньигэстик аһааң!

Биһиги бүгүһүнү рубрикабытыгар ыалдьыттыыр «Эдэр саас» хаһыат редактора Надежда Самсонова.

### Быртан торт

Баһтаан биһиги сылгы быарын ылан эрийэбит уонна чеснок, туус кутабыт. Кыра арыыга хобордооххо алаады курдук ыһаарылыбыт.

Ол ыһаарылана турдаһына, моркуоп теркалыбыт уонна луугу кырбыбыт. Луугу уонна моркуобу майонезка булкуйабыт. Хас биірдии алаады үрдүгэр майонезтаах луугу уонна моркуобу биһэбит. Кыратык туруора түһэбит. Торт бэлэм, минньигэстик аһааң!

Матырыйаалы бэлэмнээтэ Олеся ФИЛИППОВА.



## Герой номера

### Командир отряда "Победа"



Знакомьтесь, герой нашего номера - Гоголев Дьулустаан. Дьулустаан занимается спортом, но больше предпочитает баскетбол, волейбол, футбол. Он еще успешно занимается в КВН. В свободное время предпочитает слушать рэп и mix, любит смотреть фильмы, но больше всего ему нравится смотреть комедии и фантастику. Любит животных, но больше кошек. Во время смены КВН лагеря "Ойос", он стал мистером КВН. Потому что у него были главные роли в наших миниатюрах, и у него, несомненно, есть талант. Дьулустаан очень заводной, добрый, веселый, жизнерадостный. Еще он командир нашего отряда. Притом очень хороший командир. Благодаря ему, у нас много побед: он всегда поддерживает свой отряд, сплачивает нас. И не зря наш отряд выбрал себе название "Победа".

Лейла ТАНЫКОВА.



# Перепись - 2016



Туйаара Иванова уруһуйа.

Тыа хаһаайыстыбатын перепись от ыйын 1 күнүттэн атырдык ыйын 11 күнүгэр дьэри бүтүн Арассыыйа үрдүнэн ытыллар. Биһиги улууспутугар тустаах участоктар бэс ыйын 9 күнүттэн тэриллэн үлэли ололорлор. Перепись ытыллытын улууска уполномоченнай салайар, ону таһынан 5 киһилээх внештатнай служба үлэлиир.

Биһиги, «Мичээр» этэрээт, быйылгы перепись туһунан Бүлүүтээби статистика салайааччытын кытта Павлова Сардана Алексеевнайын кэпсэтибит:

- Оройооммутугар уопсайа 22 переписчик үлэлиэхтээх, ол иһингэр тыаларга биирдии, куоракка - 2 переписчик.

Аан дойду үрдүнэн кризис буолан, быйылгы үп-харчы былырыннытааһар 2,2 төгүл кыччаабыт, онон переписчиктар хамнастара отой кыра буолла. Инньэ гынан тыа хаһаайыстыбатын министерствотын бирикээһинэн, хас биирдии муниципальной тэриллигэ тыа хаһаайыстыбатын специалистэрэ эбээһинэстэрин курдук ылананнар, бэйэлэрин үлэлэрин таһынан переписчы ытыһахтаахтар. Холобура, ханнык эмит биричиинэнэн нэһилиэккэ переписчик суох буолабына, тыа хаһаайыстыбатын үлэһитэ ыалдьар, отпуската, үөрэнэ барар түгэнигэр нэһилиэк землеустроителя үлэлиир. 22 переписчигы уполномоченнай уонна солбуйааччыта ону таһынан үс инструктордар үөрэтэллэр. Онон барыта 27 буолан переписчы ытыһахтаахтар. Билигин номнуо хас биирдии нэһилиэк барыта переписной документацияны ылан ололорлор.

Тыа хаһаайыстыбатын переписча эбиэскэй бириэмэбэ 1996 сыллаахха



ытыллыбыта. Ол кэннэ 2006 сыллаахха ытыллыбыта уонна 2016 сыллаахха ытыла турар. Ол аата 10 сылга биирдэ бүтүн Арассыыйа үрдүнэн тыа хаһаайыстыбатын балаһыаньатын барытын хабаан туран ытыллар тэрэһин буолар. Ол аата тыа хаһаайыстыбатын продукциятын онорон таһаарааччыларга, сүөһүлээх уонна оҕуруоттаах дьонно ытыллар. Сүөһүтэ, оҕуруота суох киһи перепискэ кирибэт. Тыа хаһаайыстыбатын продукциятын онорооччуларга киирэллэр: кооперативтар, бааһынай хаһаайыстыбалар уонна кэтэх нэһилиэнньэ

хаһаайыстыбалара. Киһилэр эт, үүт онорон таһаараллар, куурусса иитэн сымьыт ыдаллар. үүнээйи арааһын: хортуоска, оҕурсуу, помидор, моркуоп, сүбүөкүлэ уо.д.а. үүнээйилэри ололдоолор.

Урукку 2006 сыллаагы перепискэ 46 киһи үлэлээбитэ, билигин кризисһинан сибээстээн штаттара кытта аһыйаата. Уруг хас биирдии нэһилиэккэ иккилии переписчик үлэлээбит буолабына, билигин биирдии эрэ киһи. нрөспүүбүлүкэ үс зонаба арахсар: Киин зона, Бүлүү бөлөх уонна Хоту улуустар. Бүлүү бөлөх улуустарыгар биһиги тэнмит, биир таһымнаахпыт, элбэх да буотар, аһыйах да буотар. Хоту улуустары кытта тэннээтэххэ ынахтарбыт элбэхтэр. Ол эрэри Бүлүү бөлөх улуустартан биһиги улууска таба баарын билэбит. Ол курдук, Тааһаҕар нэһилигэр 180 таба баар. Чааһынай дьон ынахтан, сылгытан, кууруссаттан ураты, хааһы, козаны, кролигы уо.д.а. иитэллэр. Кэнники кэмнэ Бүлүү Бороҕонугар мөт онорор тигээйилэри иитэр буоллудар. Былырын ол бааһынай хаһаайыстыба 150 кг мөтү онорбута, 6 пчелосемьялаах. Онтон быйыл Бөгүннэр баран үөрэнэн, пчелосемья ылан кэлбиттэрэ, хаһын билбэппит эрэри, перепись көрдөрүөбэ.

нрөспүүбүлүкэ иһинэн нэһилиэнньэбэ перепискэ интэриэс үөскэтээрилэр үөрэх бириэмэтигэр оҕолорго «Тыа хаһаайыстыбатын переписчы» диэн уруһуй күрүбэ ытыллыбыта. Онно саамай элбэх уруһуй ыһыт Бүлүү улууһа уонна Нерюнгри куорат буолаллар. Күрэх түмүгүнэн биһиги улуустан 3 оҕо миэстэлэспиттэрэ. Киһилэр энциклопедическай тылдьытынан наһараадаламмыттар уонна салайааччыларыгар эмнэ махтал сурук биэрбиттэрэ. Ону тэнэ биһиги киһигэ ылан. Бүлүү улуһун үөрэтиринин салаатын салайааччытыгар Куличкина Маргарита Николаевнага илдьэн биэрбиппит. Конкурса кыттыбыт оҕолор бары туоһу суругунан наһараадаламмыттар. Оҕолор үксэ араас темага уруһуйдаабыт этилэр: «Мин сынныалаһым», «Сайынгы сынныалан», «Мин эбэм - переписчик». Олортон 5 оҕо үлэтэ Арассыыйаба барбыта. Ол түмүгэ от ыйын 10-нун кэнниттэн биллиэхтээх. Онно Бүлүү куоратын, Хаһын, Кыаданда 5 оҕотун үлэтэ барбыта. Оҕолорбутугар ситиһилэри баһарыабын.

Туйаара МИХАЙЛОВА,  
Ярослав БОЛЬШАКОВ.

Над выпуском работали: корреспонденты - Унаров Александр, Федоров Дьулустаан, Иванова Туйаара, Алексеева Екатерина, Софронов Василий, Арбыкин Аркадий, Григорьева Алина, Большаков Ярослав, Дьяконова Алина, Васильева Сайыһына, Филиппова Олеся, Евдокимов, Гоголев Дьулустаан, Софронова Ольга, Винокурова Кюннэй, Таныкова Лейла, Никифорова Анна, Михайлова Туяра, Иванов Геннадий, Алексеев Айысхан, Кузьмина Ванесса, Терентьев Дайаан, Христофорова Мария, Веревкин Василий, Федоров Айтал.

Руководители: Дороеева Кыдана Владимировна, Куланова Мария Артемьевна.

Отпечатана в редакции  
газеты "Олох суола", г.  
Вилюйск,  
ул. Песчаная, 31.

Электронная почта:  
vilugzt@cibsakha.ru

Газета зарегистрирована  
30.03.2012 г.  
Управлением Федеральной  
службы по надзору в  
сфере связи,  
информационных  
технологий и массовых  
коммуникаций по РС (Я).  
Регистрационный номер  
ПИ № ТУ 14-0263

#### Телефоны:

редактор - 43-2-32  
зам.редактора - 42-4-25  
компьют.отдел - 42-7-42  
бухгалтерия - 42-2-55

Номер газеты подписан  
в печать в 18.00 ч.

Индекс - 54867  
Объем - 1 нл.  
Тираж - 1129  
Заказ - 7 (23)  
(83-14166)

Редактор-  
директор  
Мандаров В.Н.

Адрес: 678200  
г. Вилюйск,  
ул. Песчаная, 31